

Kereyti  
ya **2**



# Buka e kgolo ya dipalenyana



basic education  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SESO<sup>T</sup>HO

Buka

**2**



## Dipale tse bukeng ena:



### 1 Ke beke e mpe ena ho Dan

1



### 2 Tjhakelano ya lelapa

15



## Tsela ya ho sebedisa Buka e Kgolo ena:

Jwaloka titjhere o tla hloka ho rala le ho etsa tokiso ya mosebetsi wa palo e kopanetsweng le sehlopha sa hao. Ka tlwaelo ha titjhere e etsa palo e kopanetsweng, titjhere e sebetsa le bana bohle, empa ha sehlopha se le sehlo haholo, ho molemo ho sebetsa le sehlotshwana kapa karolo ya sehlopha. Ho hlokomelwe ho tiisa ho netefatsa hore bana ba dula mmoho mme ba bona Buka e Kgolo hore ba kgone ho bona se ngotsweng.

Nakong ya palo e kopanetsweng ya Buka e Kgolo bana ba ithuta ho tshwara buka, ho e tshwara ka mokgwa o nepahetseng, ho phetla maqephe ka mokgwa o nepahetseng. E hodisa tsebo ya sethato ya tsebo ya buka- khabara, bokapele, bokamorao le sehlooho. E tataisa le kamoo tsela ya palo e etsahalang ka teng mme e bohlokwa bakeng sa tswelliso pele ya bana ya ho mamela, ho bua, ho bala, ho nahana, le ho rarolla mmoho le bokgoni ba ho ngola bo batlhalang ho CAPS:

- Ho hodisa bokgoni ba ho mamela le ho bua.
- Ho hodisa bokgoni bo hlahellang ba ho bala.
- Ho araba dipotso paleng.
- Ho taka kapa ho tshwantshisa pale.
- Ho sebedisa ditshwantsho ho noha hore pale e bua ka eng.
- Ho sebedisa palo e kopanetsweng e le motheo wa ho ngola ho arolelanwang.

### Ho itokisetsa nako ya palo e kopanetsweng

- Netefatsa hore bana bohle ba bona buka. Ha sehlopha sa hao se le sehlo, sebetsa le sehlotshwana se senyenyane.
- Ho tla thusa ho emisa buka hore o se e tshware ha o ntse o bala. (Bona ditaello tsa ho emisa buka khabareng e kamorao.)
- Sebedisa rula kapa thupa ho latella mantswe ha o ntse o bala.
- Ha o batla ho bonahatsa mantswe a kgethehileng, o ka sebedisa disitiki nota pela lentswe ho le bonahatsa, kapa wa iketsetsa fensetere ya mejiki'. Sebedisa pampiri e kgutlonne mme e nyenyane e kgutlonne e sehwe mahareng a e kgolo. Nka e kgolo mme o e behe sengolweng hore ho bonahale lentswe le le leng feela.

### Mokgahlelo wa pele wa palo e kopanetsweng

Mokgahlelo wa pele o tadimana le ho natefelwa le 'tadimo' ya pele ya sengolwa, mme bana ba fana ka maikutlo a bona ka sengolwa.

- Phetla pale eo ba tlang ho e bala. Bua ka ditshwantsho.
- Kopa bana ba nohe pale ka sehlooho le ditshwantsho.
- Pele ho balwa ba tsebise mantswe a thata paleng.
- Etsa dikarete tsa mantswe ho tsebisa tlotlontswe e ntjha.
- Bala pale, o sebedisa sefahleho le ho phahama ho fapaneng ha lentswe. Sebedisa matsoho le sefahleho.
- Latela mongolo ha o ntse o bala ka ho supa ka rula kapa thupa mantswe hore bana ba bone seo o se balang le ho se amanya le medumo leqepheng. Sena se tla ba thusa le ho bona tsamaiso ya ho bala ho tloha ho le letshehadi ho isa ho le letona le ho tloha hodimo ho leba fatshe.
- Sebedisa sena e le monyetla wa ho ba tsebisa 'puo ya buka' jwaloka: mantswe, polelo, leqephe, mongodi, sehlooho jl.
- Ha bana ba be le seabo paleng ka ho pheta dipolelo tse iphetang(mohlala: "Matha, matha, matha ka lebelo, o ke ke wa ntshwara- ke monna wa borotho ba kgemere!")
- Pale e le nngwe e balwe makgetlo a mabedi ho isa ho a mararo ho neha bana monyetla wa ho bina mantswe, ho tshwantshisa, le ho bolela pale ka mantswe a bona.


### Mokgahlelo wa bobedi wa palo e kopanetsweng

- Mokgahlelong wa bobedi ho sebediswa sengolwa sona se sebedisitsweng pele feela kगतello e le ho baleng mme titjhere e sebedisa dipuisano tse teng ho hodisa tlotlontswe ya kutlwisiso, bokgoni ba ho rarolla le sebopeho sa sengolwa (thuto-puo, matshwao a puo jl)
- Ho ho wena, titjhere ho tlisa bana ho tadimo e shebaneng le tse latelang: kgopolo ya ho ngola, sebopeho sa sengolwa, medumo ya puo, sebopeho sa puo, ditsela tsa ho kgetholla mantswe le kutlwisiso maamong a fapaneng (dipotso tsa puo- phara, ho hlopholla, ho akanya, ho sekaseka le kananelo)

### Mokgahlelo wa boraro wa palo e kopanetsweng

- Mokgahlelong wa boraro wa palo e kopanetsweng, bana ba ipalle sengolwa ka bo bona mme ba etse mosebetsi wa molomo, ho etsa le ho ngola ho itshetlehileng sengolweng.
- Moo ho kgonehang, sengolwa sa Palo e Kopanetsweng se lebise ho Ho Ngola ho Kopanetsweng moo titjhere e bontshang ho ngola sengolwa mme bana ba qapa bongodi ba sengolwa ha titjhere e ba tataisa ebile e ngola seo ba se tjhong. Sena se thusa ho lokisetsa bana mosebetsi wa ho ingolla mesebetsi ya bona.





Dan wa batho beke ena e mpe ho yena. O tsoha ka mora nako ka **Mantaha**. O siuwa ke bese mme o fihla ka morao ho nako sekolong. “Hobaneng o le morao nakong sekolong Dan?” Ho botsa titjhere ya hae.



“Hobaneng o le morao nakong sekolong Dan?”  
Ho botsa titjhere ya hae.

Ka **Labobedi** o ya sekolong empa o lebala mokotla wa hae wa dibuka tsa sekolo ka beseng. Ha a fihla ka phaposing, o tshwere feela bolo ya papadi ya maoto.

“Mokotla wa hao wa sekolo o kae, Dan?” ho botsa titjhere ya hae.



“Mokotla wa hao  
wa sekolo o kae,  
Dan?” ho botsa  
titjhere ya hae.

Ka **Laboraro**, Dan o tsohile hoseng haholo. "Ke se ke ka lebala mokotlana wa ka kajeno," a nahana.

"Dan o kae kajeno?" ho botsa titjhere.





“Dan o kae  
kajeno?” ho botsa  
titjhere.

Ka **Labone** Dan ha a fumane  
diaparo tsa hae tsa sekolo. O ya  
sekolong a apere diaparo tsa ho sesa.

“Ka Labone re a sesa,” ho nahana  
Dan.

“Diaparo tsa hao tsa sekolo di kae,  
Dan?” ho botsa titjhere.



“Diaparo tsa hao tsa sekolo di kae, Dan?” ho botsa titjhere.

Ka **Labohlano** Dan o tsoha  
hoseng haholo. O ya sekolong  
ho sa le lefifi. O ne a kgathetse  
haholo yaba o a robala ka  
phaposing.

“Hobaneng o robetse,  
Dan?” ho botsa titjhere.



“Hobaneng o  
robetse, Dan?”  
ho botsa titjhere.

Ka **Moqebelo** Dan o ya sekolong  
empa heke ya sekolo e ne e  
notletswe.

“Kajeno ke tla etsa se nepahetseng,”  
a bua ha a tiisa mokotlana wa hae.

Dan wa batho! Ha ho sekolo ka  
Moqebelo.



Dan wa batho! Ha ho sekolo ka  
Moqebelo.



Ka **Sontaha**, Dan o ile moketjaneng wa letsatsi la tswalo la motswala wa hae. O ne a thabile hoo a ileng a kgopuwa a wela hodima kuku.


“Tjhe bo!” Dan a nahana. “Ke tshepa hore beke e tlang e tla ba hantle ho feta ena.”




## 2 Tjhakelano ya lelapa




Mmangwane wa ka Mbali o ne a kula,  
kahoo mme wa ka a nka qeto ya ho  
ya mmona. Ke ne ke thabile haholo,  
hobane ke ne ke tla bona motswala  
wa ka Dumi.



Re phuthile thepa ya rona. Ke  
reketse Dumi mpho mme ka etsetsa  
mmangwane Mbali karete ya  
takaletso ya ho fola.





Re ne re ilo ba ha mmangwane  
Mbali matsatsi a mabedi. Ka  
tlolela ka tekesing.  
Ke ne ke thabile. Letsatsi le  
latelang ke ne ke ilo bapalla  
nokeng le Dumi mmoho le  
metswalle ya hae.  
Re ne re ilo kga ditholwana  
difateng.

Qetellong tekese ya fihla  
habo Itu. E fihlile bosiu  
ka hora ya borobedi.  
"Ra ba ra fihla," ho rialo  
Ati. Ati o ile a thaba  
haholo, ha a bona motswala  
wa hae. "Dumela Itu,"  
ho rialo Ati.  
Tlo o tlo bona mekudubete  
nokeng. "Tjhe, tjhe bo"  
ho rialo mme wa Itu,  
"Le lokela ho ja pele."  
"Ke batla ho hlwella  
sefateng sane sa  
diperekisi," ho hoeletsa Ati.



“Tjhe bo, o ke ke be wa hlwella sefateng. Ke bosiu, o lokela ho dula fatshe o je,” ho hoeletsa mme wa hae.



Dumi le nna re qetile matsatsi a mabedi re ithabisa ka ho bapala le ho bala. Mmangwane o ne a se a hlaphohetswe mme re sa ngongoreha ka yena.

Ha ke se ke tlo tsamaya, Dumi a mpha mpho. E ne e le thedi e kgolo.





Mme wa ka le nna re tsamaile ka tekesi. Ha re ntse re tsamaya ka tekesi pula ya qala ho na.

Letsatsi le ne le nyametse mme ho bata haholo. Mme wa ka a mphuthela ka kobo.






Re mathile ho tloha ditekesing ho ya hae. Ha re fihla ka fumana hore popi ya ka ha e yo.

Ke ile ka utlwa bohloko haholo. Ka ba  
ka hopola ho kgutlela tekasing ho ya  
e batla. Ka qala ho lla.  
Ka mora nako e kgutshwanyane, ka e  
fumana hona ka tlung, e phuthetswe  
ka kobo ya yona.  
Ke ile ka thaba haholo.





O amohelwa letotong le bitswang Buka e Kgolo. Buka e Kgolo ena ke karolo ya tse ding tsa Rainbow Series, tse kenyelletsang dibuka-tshebetso, pokello, dibuka tsa dihlopha le diphousetara. Re tshepa hore o tla fumana dipale tsa mefuta tse kenyeleditsweng dipaleng tse robedi tsa Buka e Kgolo kereiting ena, di le bohlokwa ho ruteng ha hao mme le hore bana ba tla natefelwa ke kamano ya bona le palo e kopanetsweng.

CAPS bakeng sa boemo bo qalang e hlakisa Palo e Kopanetsweng e le e nngwe ya dikarolo tsa bohlokwa tsa tsela ya ho bala. Palo e Kopanetsweng hangata e nka nako ya pakeng tsa matsatsi a mabedi le a mane bekeng mme ngwana e mong le e mong a bala sengolwa se le seng. Dibuka-tshebetso le dibuka tsa dihlopha di loketse sepheo sena.

Le ha ho le jwalo, palo e kopanetsweng ho sebediswa Buka e Kgolo e ngotsweng ka ditlhaku tse kgolo ke tsela e ntle ya palo e kopanetsweng hobane bana ba kgona ho bona mantse le ditshwantsho, mme ba kgona ho latela ha ho ntse ho balwa jwaloka tsela e tlwaelehileng ya ho pheta dipale malapeng. Ho bohlokwa hore bana ba dule pela Buka e Kgolo hore ba bone le ho bala sengolwa. Ditlhaku tse kgolo tsa dibuka tse kgolo di nehelana ka bokgoni ba ho balla bana ba bang ka lentse le hodimo ka nako e le nngwe ka boiketlo maemong a phutholohileng.

Dibuka tse kgolo letotong lena di tla hlahisa bana tsebong ya dipale tse fapaneng, dithothokiso, diraeme le dipapadi hammoho le tlhahiso le dingolwa tsa ditshwantsho.

Ke boikarabelo ba hao, o le titjhere, ho neha dipale bophelo baneng hore maemo a ho natefelwa le ho thaba a be teng. Tshebediso ya Buka e Kgole e o neha bokgoni ba ho bopa kamano ya ketso ya ho bala ka tsela e natefelang wena mmoho le bana. Re tshepa hore buka ena e tla o thusa ho etsa sena.



## Iketsetse seemisa sa Buka e Kgolo



O tla hloka:

1. Khateboroto e nang le bophara bo lekanang le Buka e Kgolo e butsweng (594 mm) mme bolelel bo be makgetlo a 3 (1360 mm).
2. Masking theipi.
3. Ditlilipi kapa diphekese ho tshwara khateboroto mmoho.



Sebedisa masking theipi ho kopanya dikarolo tsa khateboroto.

Mena khateboroto ho etsa foreimi ya A mme o tsipelle bofatshe le sefahleho mmoho jwaloka ha ho bontshitswe setshwantshong se ka tlaase.



## Dikgopolo tse ding tsa ho sebedisa Buka e Kgolo

- Sebedisa polasetiki e hlakileng e le moalo hodima Buka e Kgolo. Ho tla thusa hore bana le titjhere ba ngole hodima polasetiki.
- Ngola hodima moaloo hlakileng ka pene e phumolehang.
- Sebedisa tlelipi e kgolo ho tshwarahanya moalo o hlakileng le buka e kgolo.



ISBN 978-1-4315-3046-5



9 781431 530465



ISBN 978-1-4315-3046-5

**THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.**



**basic education**

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Published by the Department of Basic Education  
222 Struben Street, Pretoria  
South Africa

© Department of Basic Education  
First edition 2016

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

The Big Books in this series are available in all languages. They were developed by a team of UNISA Language and Education experts as part of their Community Engagement contribution to South Africa's education sector.

Author: V McKay

